

**2011 Times** (Sorted in ascending order (gender and age grouping also shown) for benchmark or training purposes).

Name	Age Group	loop 1 Time	loop 1 Pace	loop 2 Time	loop 2 Pace	Chip Time	Total Pace
David Wenger	M 30-39	15:42.6	27.5mph	15:04.8	28.3mph	30:47.4	27.9mph
Stefan Rothe	M 30-39	15:55.0	27.1mph	15:36.1	27.3mph	31:31.2	27.2mph
Brant Speed	M 30-39	16:06.9	26.8mph	15:36.3	27.3mph	31:43.3	27.1mph
John Koriioth	M 40-49	16:09.4	26.7mph	16:10.3	26.4mph	32:19.7	26.5mph
Gray Skinner	M 19-29			33:10.0		33:10.0	25.9mph
Ruarri Day-Stirrat	M 30-39	16:46.9	25.8mph	16:48.6	25.4mph	33:35.5	25.5mph
Scott Kinsel	M 30-39	17:26.3	24.8mph	17:07.7	24.9mph	34:34.0	24.8mph
Grady Hodge	M 30-39	34:36.6	12.5mph		0.07mph	34:36.5	24.8mph
Travis Wilky	M 30-39	17:19.2	24.9mph	17:20.2	24.6mph	34:39.4	24.8mph
Wes Jerman	M 30-39	17:39.3	24.5mph	17:13.4	24.7mph	34:52.8	24.6mph
Steven Guzman	M 40-49	17:22.6	24.9mph	17:33.2	24.3mph	34:55.9	24.6mph
Brian Neukirch	M 40-49	17:32.2	24.6mph	17:26.6	24.4mph	34:58.8	24.5mph
Cj Hebert	M 30-39	35:07.7	12.3mph			35:07.7	24.4mph
David McLaughlin	M 30-39	17:54.5	24.1mph	17:28.0	24.4mph	35:22.5	24.3mph
Ethan Moorhead	M 19-29	17:42.6	24.4mph	17:44.0	24.0mph	35:26.7	24.2mph
Chris Trickey	M 30-39	17:51.3	24.2mph	17:47.2	24.0mph	35:38.5	24.1mph
David Hoffman	M 50-59	18:02.0	24.0mph	17:41.6	24.1mph	35:43.6	24.0mph
Joe Udell	M 50-59	17:58.0	24.0mph	17:49.8	23.9mph	35:47.9	24.0mph
Scott Dalhover	M 40-49	18:06.1	23.9mph	17:42.0	24.1mph	35:48.2	24.0mph
Ricardo Rodriguez	M 40-49	18:04.2	23.9mph	17:49.6	23.9mph	35:53.8	23.9mph
Russell Metoyer	M 30-39	18:27.0	23.4mph	17:46.1	24.0mph	36:13.2	23.7mph
Anthony Chavez	M 30-39	18:22.5	23.5mph	17:56.7	23.8mph	36:19.3	23.6mph
Jon Huibregtse	M 50-59	18:16.8	23.6mph	18:12.7	23.4mph	36:29.5	23.5mph
Paul Scott	M 50-59	18:36.6	23.2mph	17:59.1	23.7mph	36:35.8	23.5mph
Clint Fiedler	M 30-39	18:37.3	23.2mph	18:06.4	23.5mph	36:43.8	23.4mph
Jason Newman	M 50-59	18:33.6	23.3mph	18:12.5	23.4mph	36:46.2	23.3mph
Kathryn Hunter	F 19-29	18:24.0	23.5mph	18:29.7	23.0mph	36:53.8	23.3mph
Richard Beckman	M 40-49	18:47.8	23.0mph	18:07.6	23.5mph	36:55.5	23.2mph
Frank Kurzawa	M 50-59	18:30.5	23.4mph	18:25.8	23.1mph	36:56.3	23.2mph
Maggi Finley	F 30-39	18:35.1	23.2mph	18:21.7	23.2mph	36:56.9	23.2mph
Scott Higgins	M 40-49	18:26.6	23.4mph	18:32.6	23.0mph	36:59.2	23.2mph
James Greenawalt	M 50-59	18:30.3	23.4mph	18:29.4	23.0mph	36:59.7	23.2mph
Ed Hughey	M 30-39	18:47.9	23.0mph	18:16.7	23.3mph	37:04.6	23.1mph
Rafael Garcia	M 40-49	18:47.3	23.0mph	18:18.2	23.3mph	37:05.5	23.1mph
Bill Neale	M 50-59	18:50.8	22.9mph	18:14.9	23.4mph	37:05.8	23.1mph
Robert Dole	M 40-49	18:43.3	23.1mph	18:34.0	22.9mph	37:17.3	23.0mph
John Myhre	M 40-49	18:45.8	23.0mph	18:33.0	23.0mph	37:18.8	23.0mph
Nadia Barrera	F 30-39	19:06.1	22.6mph	18:14.0	23.4mph	37:20.1	23.0mph
Steve McConathy	M 60-99	18:36.4	23.2mph	18:45.5	22.7mph	37:21.9	23.0mph
John Mott	M 30-39	19:04.0	22.7mph	18:21.7	23.2mph	37:25.7	22.9mph
Patrick Davis	M 19-29	18:46.5	23.0mph	18:47.7	22.7mph	37:34.2	22.8mph
Geoff Maguire	M 50-59	19:02.9	22.7mph	18:32.0	23.0mph	37:35.0	22.8mph
Richard Hall	M 50-59	18:57.7	22.8mph	18:38.7	22.9mph	37:36.5	22.8mph
Missy Ruthven	F 40-49	19:07.5	22.6mph	18:49.0	22.6mph	37:56.6	22.6mph
Trevor Brooks	M 1-18	19:11.8	22.5mph	19:04.5	22.3mph	38:16.4	22.4mph
David Vannewkirk	M 30-39	19:14.1	22.5mph	19:12.6	22.2mph	38:26.8	22.3mph
Enrique Varela	M 30-39	19:12.3	22.5mph	19:20.3	22.0mph	38:32.7	22.3mph
Dan Lundeen	M 50-59	19:45.4	21.9mph	18:49.2	22.6mph	38:34.6	22.2mph
Annick Beaudet	F 40-49	19:25.2	22.2mph	19:11.6	22.2mph	38:36.8	22.2mph
Oktay Demirdal	M 40-49	19:32.8	22.1mph	19:16.0	22.1mph	38:48.9	22.1mph
John Collins	M 60-99	19:21.3	22.3mph	19:30.0	21.8mph	38:51.3	22.1mph
Ben Groenewald	M 40-49	19:37.8	22.0mph	19:20.2	22.0mph	38:58.0	22.0mph
Brandon Frye	M 30-39	19:49.3	21.8mph	19:12.4	22.2mph	39:01.7	22.0mph
Jennifer Mix	F 30-39	19:36.1	22.0mph	19:32.4	21.8mph	39:08.5	21.9mph
Tommy Higgins	M 1-18	19:50.4	21.8mph	19:26.1	21.9mph	39:16.5	21.9mph
Dean Caramanidis	M 30-39	20:02.2	21.6mph	19:14.6	22.1mph	39:16.8	21.9mph
Breck Vonder Hoya	M 50-59	19:46.4	21.9mph	19:38.3	21.7mph	39:24.7	21.8mph

Kevin Stepan	M 50-59	19:51.0	21.8mph	19:43.6	21.6mph	39:34.7	21.7mph
Martin Milliken	M 50-59	19:43.4	21.9mph	19:56.1	21.4mph	39:39.6	21.6mph
Nick Crumpton	M 40-49	19:39.9	22.0mph	20:11.8	21.1mph	39:51.7	21.5mph
M. Chris Thibodeau	M 50-59	20:13.2	21.4mph	19:42.5	21.6mph	39:55.7	21.5mph
Steven Regalado	M 40-49	20:03.6	21.5mph	20:20.7	21.0mph	40:24.3	21.2mph
Steve Greudel	M 40-49	20:12.0	21.4mph	20:21.4	20.9mph	40:33.5	21.2mph
David Felsing	M 40-49	20:13.0	21.4mph	20:22.1	20.9mph	40:35.2	21.1mph
David Harris	M 50-59	20:46.5	20.8mph	20:23.2	20.9mph	41:09.8	20.9mph
Jorge Alvarado	M 50-59	20:44.1	20.8mph	20:34.9	20.7mph	41:19.0	20.8mph
Barry Minor	M 40-49	20:49.2	20.8mph	20:38.9	20.6mph	41:28.2	20.7mph
Neilia Bliss	F 30-39	20:55.2	20.7mph	20:35.8	20.7mph	41:31.1	20.7mph
Jason O'Flanagan	M 30-39	20:30.1	21.1mph	21:00.9	20.3mph	41:31.1	20.7mph
Christian Bergh	M 1-18	20:50.9	20.7mph	20:45.0	20.5mph	41:36.0	20.6mph
Gary Walker	M 60-99	20:42.6	20.9mph	20:55.9	20.4mph	41:38.6	20.6mph
Clark Shaffer	M 50-59	21:02.1	20.5mph	20:38.2	20.6mph	41:40.4	20.6mph
Mark Dawson	M 40-49	21:02.4	20.5mph	20:41.8	20.6mph	41:44.3	20.6mph
James Frentress	M 40-49	21:22.7	20.2mph	20:40.8	20.6mph	42:03.5	20.4mph
Lisa Meng	F 40-49	21:16.0	20.3mph	21:07.2	20.2mph	42:23.2	20.2mph
Kerman Hammond	M 40-49	21:05.2	20.5mph	21:34.3	19.8mph	42:39.5	20.1mph
Matt Johnston	M 30-39	21:36.4	20.0mph	21:08.1	20.2mph	42:44.6	20.1mph
Roman Lobkovsky	M 30-39	22:02.3	19.6mph	20:43.1	20.6mph	42:45.5	20.1mph
Kevin Nesmith	M 40-49	21:45.7	19.9mph	21:11.8	20.1mph	42:57.5	20.0mph
Merrie Wimmer	F 40-49	21:38.7	20.0mph	21:29.3	19.8mph	43:08.0	19.9mph
Graciela Alvarado	F 30-39	21:41.6	19.9mph	21:32.2	19.8mph	43:13.9	19.9mph
Jay Horton	M 30-39	22:05.7	19.6mph	21:36.4	19.7mph	43:42.1	19.6mph
Eduardo Cortez	M 30-39	22:07.2	19.5mph	21:39.4	19.7mph	43:46.6	19.6mph
Sterling Reynolds	M 1-18	21:58.2	19.7mph	22:34.2	18.9mph	44:32.4	19.3mph
Tice Porterfield	M 1-18	22:07.7	19.5mph	22:32.7	18.9mph	44:40.5	19.2mph
Roger Frace	M 40-49	22:18.0	19.4mph	22:35.2	18.9mph	44:53.2	19.1mph
Mark Ashlock	M 50-59	23:05.7	18.7mph	22:16.4	19.1mph	45:22.2	18.9mph
Deborah Barton	F 50-99	23:19.4	18.5mph	22:04.2	19.3mph	45:23.6	18.9mph
Morgan Rees	M 50-59	22:39.7	19.1mph	22:56.8	18.6mph	45:36.6	18.8mph
Jeffrey Dean	M 50-59	23:24.8	18.5mph	22:29.5	18.9mph	45:54.4	18.7mph
Angie Balentine	F 30-39	23:15.9	18.6mph	23:27.1	18.2mph	46:43.0	18.4mph
Tom Jennings	M 40-49	23:43.7	18.2mph	25:04.9	17.0mph	48:48.7	17.6mph
Stefano Franchi	M 50-59	24:26.7	17.7mph	24:43.8	17.2mph	49:10.5	17.5mph
Sean Ofield	M 19-29	24:37.0	17.5mph	24:33.9	17.4mph	49:10.9	17.5mph
Jenny King	F 40-49	25:02.5	17.3mph	25:10.0	16.9mph	50:12.6	17.1mph
John Gratton	M 60-99	25:30.3	16.9mph	25:35.5	16.7mph	51:05.8	16.8mph
Preston Hampton	M 60-99	25:32.8	16.9mph	25:43.6	16.6mph	51:16.4	16.7mph
Kim Gregory	F 19-29	27:24.8	15.8mph	27:17.2	15.6mph	54:42.1	15.7mph
Gus Figeac	M 50-59	28:14.5	15.3mph	27:58.0	15.2mph	56:12.5	15.3mph

## Road Bike

Brant Speed		17:16.9	25.0mph	16:16.6	26.2mph	33:33.6	25.6mph
David Wenger		17:22.8	24.9mph	16:41.4	25.5mph	34:04.2	25.2mph
Gray Skinner		17:17.7	25.0mph	16:50.5	25.3mph	34:08.2	25.1mph
Patrick Darragh		17:29.4	24.7mph	17:16.6	24.7mph	34:46.1	24.7mph
Frank Kurzawa		19:24.6	22.3mph	19:03.7	22.4mph	38:28.4	22.3mph
Ethan Moorhead		19:10.5	22.5mph	19:21.4	22.0mph	38:32.0	22.3mph
Richard Beckman		19:32.2	22.1mph	19:06.8	22.3mph	38:39.0	22.2mph
Michael Frentress		19:28.6	22.2mph	19:14.4	22.1mph	38:43.1	22.2mph
Anthony Chavez		19:28.1	22.2mph	19:39.3	21.7mph	39:07.4	21.9mph
Joe Udell		19:52.6	21.7mph	19:42.8	21.6mph	39:35.4	21.7mph
Oktay Demirdal		20:14.1	21.4mph	19:39.0	21.7mph	39:53.1	21.5mph
Roman Lobkovsky		20:23.0	21.2mph	19:49.1	21.5mph	40:12.1	21.3mph
Dan Lundeen		20:06.0	21.5mph	20:10.5	21.1mph	40:16.5	21.3mph
Enrique Varela		20:35.9	21.0mph	19:43.5	21.6mph	40:19.4	21.3mph
Scott Higgins		20:34.0	21.0mph	20:10.8	21.1mph	40:44.9	21.1mph
Ian Andersson		20:28.7	21.1mph	20:20.1	21.0mph	40:48.9	21.0mph

Nick Crumpton	20:46.5	20.8mph	20:37.8	20.7mph	41:24.3	20.7mph
James Frentress	20:38.8	20.9mph	20:48.7	20.5mph	41:27.5	20.7mph
John Myhre	21:07.6	20.5mph	20:20.7	21.0mph	41:28.3	20.7mph
Richard Hall	20:53.8	20.7mph	20:40.7	20.6mph	41:34.5	20.6mph
Unknown Partic. 145	21:09.9	20.4mph	20:30.1	20.8mph	41:40.1	20.6mph
Robert Hughes	20:47.8	20.8mph	21:09.2	20.1mph	41:57.0	20.5mph
Kerman Hammond	21:44.7	19.9mph	21:14.7	20.1mph	42:59.4	20.0mph
Carlos Rodriguez	22:15.9	19.4mph	21:21.9	20.0mph	43:37.8	19.7mph
Trevor Brooks	22:07.4	19.5mph	21:44.8	19.6mph	43:52.3	19.6mph
Tommy Higgins	22:28.4	19.2mph	21:58.2	19.4mph	44:26.7	19.3mph
Tice Porterfield	23:03.3	18.7mph	21:35.5	19.7mph	44:38.9	19.2mph
Mark Dawson	23:15.4	18.6mph	22:41.4	18.8mph	45:56.8	18.7mph
Andrew Collins	24:09.5	17.9mph	23:40.2	18.0mph	47:49.8	17.9mph
Christian Bergh	23:40.4	18.3mph	24:10.6	17.6mph	47:51.1	17.9mph
Deborah Barton	26:03.7	16.6mph	24:25.9	17.4mph	50:29.7	17.0mph
Christa Snyder	28:47.6	15.0mph	30:07.3	14.1mph	58:55.0	14.6mph

### Single Speed

Brad Houston	22:26.5	19.3mph	22:27.8	19.0mph	44:54.3	19.1mph
David Felsing	26:22.1	16.4mph	22:33.7	18.9mph	48:55.9	17.5mph
James Day	18:53	22.9mph	DNF		DNF	